

Ofidika 

Boafoɔ no Mfomsoɔ
Ebere bi, na ketekye no
retwen wɔ ne gɛnabea
foforɔ bi. Na onipa a
ogyegye sika no ani abre
rekan ne sika. Mmarima,
mmaa ne mmofra de mirika
repre se obenya tenabre
ansa na afidie ketekye no
atu.

16

1


wɔ n'atadee ngusoɔ so,
na ayemye na ese se wo
da no adi kyere
mmɔborɔfoɔ mu
mmɔborɔfoɔ.



Sesa wo
nnwoma,
owura. Se wo sesa
wo nneyɔe a, nea asi
biara nni ho a ebe pira
woɔ." Da biara da, etwa se
ye yam ye ma won a woben
yen emmfa ho won tebea.

12

"Mepawokyew, daabi."
"Enee yebe hunu. Mesi wo wo
gɛnabea a ɔwo yen anim yi
so." Na ogyee n'adaka a ɔde
tu kwan. "Owura, ebeye se wo
rennye akakabensem," ɔhɔhɔ
n'asem nie.
Yenso betumi asua se yede



bɔne kye won a wɔfom yen
sedee Owura Warburton de
kyee ɔboafoɔ no

5

Yenso betumi asua se yede
bɔne kye won a wɔfom yen se
dee Owura Warburton de kyee
ɔboafoɔ no.



Na dee ehia ne se, se yeka
yen bɔne kyere Yesu, na
yeka se yafom a, Yesu nso
de bekye yen na w'aboa yen
ama yanya ahummɔborɔ
bere foforo mu.

14

ne nnwoma ahodoɔ firii ne
kotokuo mu, sika a watua
no bank ho nkrataa, ne tikiti
dodoɔ no a na w'agye no,
na



ɔde guu Owura no nkyen na
ɔkaa se, "Owura, meyi me
ho adi." ɔpanin no hwee
nkrataa no sima, na ɔhwee
ne nkyen akonnwa bi na obi
ara nte soɔ so, na ɔkae se:
"Tena ase, mepɛ se me ne
wo kasa."


10

Ketekye boafoɔ no hwee no
animtiabuoso, na ɔboɔ
n'abiti teaa mu free se;

"Owura, ye ntem foro
ehyen no na anntu angya
wo." Obubuani no annyi
ano, na ketekye no firii
asee se etetu no, ɔforoo
epono a etwa toɔ no, na
ɔnantee breoo ko
tenaa ase.

3

"Daabi, owura."
"Ono ne Peter Warburton,
ketekye akwan no so
kandifoɔ."



"Wogyɛ di paa ara?"
Oboafoɔ no bisae se ebeye a
ɔde bekata n'aniwuo soɔ.
"Menim no," ɔbarima
no yii anoo.

7

Na ketekye no atu borɔfo kwansini kakra, na ofidikafoɔ no boafɔɔ wuraa epono a na y'adamfo yi te mu no mu. Ohwɛ obiara tikiti, na oduruu ne ho no obisaa no, "Onua, ye ntemso yi wo tikiti ma menhwɛ!"



Obuae no brɛoo sɛ; "Mentua ehyen ka." "Wontua?"


4

Yesu kaa no Bible no mu,
Na ɔhene bebua ase wɔn sɛ:
Nokore mese mo sɛ, sɛ
moaye ama menuanom
nketewa yi mu baako yi,
moayɔ ama me.
 Mateo 25:40



13

ɔbarima bi a na n'ahosiesie no enwie mu die bi gyina ho a, na deɛ erekɔ so no mmfa ne ho. Obiara tumi hu sɛ, na ɔye bubuani,



na na wohwɛ yie a wotumi hu sɛ ɔnnye ɔdefɔɔ na ɔnni din nso.

2



Sɛ yeka yen bɔne kyere a,
ɔye nokwafɔɔ ne teneneeni sɛ
ɔde yen bɔne befiri yen, na
wate yen ho afiri deɛ entene
nyinaa ho.

1 Yohane 1:9

15

ɔboafɔɔ no animdua sesae nanso ɔde animia ne ahohyesɔɔ toaa so yɛɛ n'adwuma sɛ deɛ ɔye daa no.

Na Owura Warburton deɛ ɔte n'adwa mu dinn. Wɔn a wɔben no no nntumi nkyere nea na erekɔso ne tiri mu, ne annamon foforɔ a ɔbetu.

8

ɔbetumi atua ne so ka sɛ ɔpɛ a. ɔbetumi aka nokore no akyere ne panin ama wayi ɔboafɔɔ no adi. So ɔbeyɛ saa anaa? Wɔn a na wɔte ne nkyen no tweneɛ, hwɛhwɛɛ deɛ na ebɛsi.



Ankyɛ na ɔboafɔɔ no san baaɛ. ɔnante kɔɔ Owura Warburton atennaɛɛ na oyii

9

ɔboafɔɔ no gyae n'adaka no mu maa no kakra, na ohunuɛ sɛ onntumi nye hwee no, toaa ne dwumadie so.



ɔkɔɔ n'anim kakra no, ɔbarima bi a wɔtee deɛ ekɔɔ soɔ no, busaa no: "Wonim ɔbarima a na wone no reham so no?"

6

Aberantɛɛ no tenaa ase no, ɔpanin no kasaa ene bɔkɔɔ so sɛ; "M'adamfo abranteɛ, ennye mɛpɛ sɛ me tɔ wo so were. Wonnnim nyansa. Nea woyɛɛ no betumi apira obiara a otua hyen ka, sɛ na metua ka a. Metumi ayi wo adi, nanso mennye. Daakye no, bɔ mmɔden sɛ wode ani die bɛma obiara a wo ne no di ahyia. Wo nntumi mmua onipa fɔ anaa bem

11